

# Mathaithai a Lwalwa

Tshivenda  
Luta

3A



Mpho Motlhodiemang

## **Mibvumo (tsedzuluso)**

dz, fh, kh, vh, mb, nd, ng, zw, tsh, ny, sh, th, <sup>lh</sup>

## **Mubvumo muswa**

**Iw** (Lwalwa, Lwanga, Lwashu, Lwawe, Lwawa, Lwamondo, **Iw a**, **Iw o**,  
**Iwao**, thudzelw a)

## **Ipfhi ja u vhalwa nga ndowedzo (tsedzuluso)**

mme

## **Maiphi a u vhalwa nga ndowedzo**

mañwe

maswa

đipfa

khunzikhunzini

**Mathaithai a Lwalwa**

**Tshivenja**

**Luja: 3A**

ISBN: 978-1-77981-574-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Muñwali: Mpho Motlhodiemang

Mutshanduli: Mpho Makwarela

Mufanyisi: Sinomonde Ngwane

Nyolo na kudzudzanye: Rock Bottom Graphic & Design


Nzunzanyo ya khanqiso ya u thoma 2023.


# Mathaithai a Lwalwa



**Mpho Motlhodiemang**

Munaka li dzula na vhana vha<sup>lo</sup> vha<sup>tanu</sup>  
damuni ngei Lwamondo. Vhana vha<sup>lo</sup> vha<sup>tanu</sup>  
vhane vha vha Lwanga, Lwashu, Lwawe,  
Lwawa na Lwalwa vho vha vho naka. Vho vha  
vha na mivhala yavhu<sup>di</sup>.






Naho zwo ralo, Lwalwa lo vha lo nakesa. Lo vha li na zwithoma zwe zwa vha zwi tshi li fhambanyisa kha mañwe.

Lunako Iwało lwo vha lu tshi vhanga vivho  
kha mańwe. Ło vha ji tshi dipfha lo thudzelwa  
thungo.






O vha a sa tambi nalo.

O vha a sa li kungulusi kha tshigariki. Lo vha li tshi ḥoda lufuno lwao.

O vha a sa tshovi na<sup>lo</sup> baisigira. Ho<sup>he</sup>ho<sup>he</sup> lo  
vha li sa pangawi.





Lwalwa lo vha ji tshi dzula lo tungufhala. Lo vha ji tshi a talela a tshi khou tamba, miłodzi yał o i małoni.

Lwalwa lo thoma u tshova baisigira li lothe.

Lo vha li tshi khou ita mathaithai nga baisigira ya<sup>lo</sup>, li tshi khou i tshova li songo farelela mañanga a baisigira. Haya mathaithai o kunga mañwe a ña khalo.





Khaladzi aло ѥo mbo di ima u tamba la ҭalela  
musi ѥi tshi khou ita mañwe mathaithai. O vha  
a tshi khou ѥi tama. Nga murahu a ѥi humbela  
uri a a gudise.


A thoma u tamba na Lwalwa. Lwalwa ja thoma u vha sumbedza mathaithai maswa a u tshova baisigira.





U thoma lenelo duvha Lwalwa lo vha lo takala.  
Lo vha li tshi vho tshova baisigira na khaladzi  
dzaļo.

Li sa athu kovhela, othe o sia zwigariki na dzibaisigira khunzikhunzini. O bambela othe a ya kha mme ao Munaka. Othe o vha o takalela mathaithai a Lwalwa.





## Readers

### Luta 1-2

- Donngi ya Khuliso
- Nunu na Bobi
- Liqowa!
- Muma, qłama, pfhalo!
- Zwivhuya u funa u kunakisa!
- Ngele na Ngudo vha a thusa
- A hu na mađi
- Tshi a kona u fhufha?
- Mulilo!
- Mavhudzi mahulu
- Tali na buvhi
- Muoli Marubini!
- Thuso o mangala!
- Baba vha ḥo vhuya lini?
- Phumu o takalah!
- Mvulatshikolela!
- Thendo na Thiambi
- Kha ri vhulunge mađi
- Thama o farakanea!
- Vha bulasini
- Ivhani na vhulenda, Thabelo
- Swobo ya u qifhelela
- Vhasidzana na mbudzi

### Luta 3

- Badzhi yo shandukisiwaho
- Dzikhonani kha mitsho yothe!
- A thi funi miroho!
- Mulimi Vho Vele na dzithoho
- Tshilidzi o huvhala
- Mađi! Mađi!
- Lufuno lwa malwelavanda
- Zwienda zwiwa zwa Pphano
- Mathaithai a Lwalwa
- Riphuluse o fara mbava!
- Muja u ḥogomelaho
- Musengavhadzimu wa Farisani
- Mutevhethađu wa vhutshilo ha tshiğula
- Vhulwadze ha dzinguluvhe
- U thetshela zwiliwa zwa Tshivenda
- Makumba o nyamalalaho a Vuvu
- Lutamo lwa Nwasundani lwo bveledzea
- Ađivhaho na Ađaho
- Moli na zwithuthubi
- Tshibelani tsha Kulani
- Maitele a Vhavenda
- Mukapu wa u qifha
- Mushonga wa u fhodza
- Notshi
- Vhujolo ha dzimbeu
- Muhumbulo wavhuđi wa Tseisano
- Bola yo xelaho
- Wanga u qifha tshifhinga
- Ni ḥavhanyela mini, Wandeme?
- Ngwena i sa londi
- Mutambi makone
- Zwifhiwa

### Luta 4-5

- Rinngi ya musuku
- Lwendo lwa u ya vhugalaphukha
- Muvhuya u londola mutakalo zwavhuđi!
- Mulimisi o fariwa nga mala
- Soweto
- Tshaka dza zwiendedzi
- Mathoma maswa
- Ndifhedzo ya bulu
- Musidzana wa vhutali
- Zwo hulesa kha nne!
- Vhatukana vha vhađali
- Vhulwadze ha mukhushwane
- Murei wa khovhe
- Thaidzo ngadeni ya makhulu
- Vhusiku vhu si na khofhe
- ḥangatħanganyo tshi sa ofhiho!
- Tshienda tshavhuđi
- Muļoro wa Sedzani



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



Ulwazi Lwethu yo lambedziwa nga Zenex Foundation nahone ndi thandela yo thomiwaho u itela u bveledza tshivhalo tsha bugu dza murole wa fhasi na vhavhali vha vhalelaho u qiphiga vha nyambo dza Afrika na matheria wa u tikedza vhadeddedzi. Iyi thandela yo livhiswa kha u funza na u tikedza vhagudiswa vha re kha Mutheo wa Fhasi u itela u khwinifhadza kuvhalele na kupfhesesele kwa luambo lwavho lwa hayani. Bugu dzo bveledza nga nyambo dza tahe dza Afrika nga u shumisana ha Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Zwishumiswa zwathe zwe bveledza sa "Zwishumiswa zwa Pfunzo zwe Vulelwaho" kana "Open Education Resources" (OER).

Please scan the QR code or visit our website to download the full copy of this reader: [www.yourwebsite.com](http://www.yourwebsite.com)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Ulwazi Lwethu, but you may not change this work in any way or use it commercially.

